

Yesu atso 'f' anyinɔ
traduit de « De sa divine présence »

$\text{♩} = 85$
p

1. Ye - su a - tso 'f'a - nyi -
2. Woa - ɔe ga a - - me - wo

nɔ - nɔ A - yɔ xe - xe la - ka - tã
ka - tã ; Lɔ - lɔ kple ɲui - fa - fa 'du

p

me ; A - ke - ke ta na 'fe ɲu - sɛ
fia ; Hiã, xa - xa kple fu - ɔe - ɔe siaa

f *mf*

Yi 'tsia - fu se - ɔo - fe - wo keɲ.
Nu a - tso le ɲke - ke ma dzi.

3. Dukɔ dziɔulawo agblo :
Woakafu 'fe dɔmenyui gã !
Ɖevi suewo hã fe gbewo
Ado ɲutikɔkɔe ne ɔaa.

4. Le 'fe xɔxɔ fiaɔɔɔua te
Ku megale dzi ɔu ge o ;
Ef'ametakpɔkpɔ ɲusɛ
Atsyɔ 'metiatiawo keɲ dzi.

5. Dzifowo ayra anyigba,
Eye anyigba aɔo 'ɲu nɛ.
Amewo katã adze klo
L'Enɔ, le vuvuedi me.